

Član 7.

Nosioći prava raspolaganja, odnosno vlasnici stana, kao posebnog dijela zgrade udružene u stambeni fond dužni su plaćati naknadu za troškove održavanja zajedničkih dijelova i predaja u stambenim zgradama, u skladu sa Zakonom.

Član 11.

Fond ima direktora.

Direktor Fonda predstavlja i zastupa Fond, predlaže osnove poslovne i razvojne politike, izvršava Odluke Upravnog odbora i stara se o izvršavanju stručnih i administrativnih poslova Fonda.

Član 12.

Direktora Fonda imenuje Upravni odbor Fonda na osnovu javnog konkursa uz prethodnu saglasnost Vlade Kantona Sarajevo, a na prijedlog ministra stambenih poslova.

Član 13.

Statutom Fonda utvrđuju se naročito slijedeća pitanja: način odlučivanja Upravnog odbora Fonda, izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Upravnog odbora Fonda, obrazovanje pododbora, odgovornost članova Upravnog odbora Fonda i članova pododbora, postupak za imenovanje i razrješenje kao i ostvarivanje drugih prava i dužnosti direktora Fonda, kao i osnivanje nadzora nad poslovima realizacije programa i planova Fonda.

IV - SREDSTVA FONDA

Član 14.

Sredstva za finansiranje poslova Fonda obezbjeđuju se iz:

- stanarine, odnosno zakupnina,
- naknade za održavanje, upravljanje i drugih troškova koji plaćaju etažni vlasnici,
- doprinosa iz dohotka radnika,
- udruženih sredstava za izgradnju i obnovu stanova i stambenih zgrada,
- sredstva donatora za obnovu i sanaciju,
- bankarskih, kreditnih i drugih sredstava.

Član 15.

Sredstva Fonda koristit će se za finansiranje poslova iz čl. 3., 4., 5. i 6. ove odluke kao i za druge poslove i zadatke utvrđene zakonom i Statutom Fonda, a u skladu sa finansijskim planom.

V - STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI FONDA

Član 16.

Stručne i administrativne poslove Fonda obavljat će specijalizovana preduzeća na osnovu ugovora po sistemu inženjeringa.

VI - POSEBNE ODREDBE

Član 17.

Nadzor nad zakonitošću rada Fonda vrši Ministarstvo stambenih poslova.

VII - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 18.

Osnovna sredstva, oprema, inventar i druge stvari, arhivu i dokumentaciju i sredstva za rad ukinute SIZ stanovanja i njenih osnovnih zajednica i Fonda za subvencioniranje troškova stanovanja preuzima Fond.

III - UPRAVLJANJE FONDOM

Član 8.

Fondom upravlja Upravni odbor, koji ima 5 članova.

Članove Upravnog odbora Fonda imenuje i razrješava Vlada Kantona Sarajevo, a na prijedlog ministra stambenih poslova.

Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine.

Član 9.

Upravni odbor vrši slijedeće poslove i zadatke:

1. donosi Statut Fonda na koji saglasnost daje Skupština Kantona Sarajevo, a na prijedlog Vlade Kantona Sarajevo,
2. donosi srednjoročne, odnosno godišnje planove i programe za investiciono održavanje stambenih zgrada i izgradnje i kupovine stanova, a na koje saglasnost daje Skupština Kantona Sarajevo,
3. prati realizaciju planova i programa i vrši kontrolu racionalnog i namjenskog korištenja sredstava Fonda,
4. utvrđuje minimalne tehničke i druge normative za održavanje stambenih zgrada,
5. utvrđuje kriterije i mjerila za usmjeravanje i raspoređivanje sredstava Fonda,
6. upravlja udruženim sredstvima za obnovu, izgradnju i održavanje stambenih zgrada i stanova,
7. utvrđuje visinu stanarina, odnosno zakupnina, visinu troškova održavanja i upravljanja i drugih troškova koji su dužni plaćati etažni vlasnici,
8. vrši raspodjelu sredstava stanarina na troškove upravljanja, održavanja i reprodukcije,
9. rješava odnose u ostvarivanju prava i obaveza SIZ-a stanovanja Sarajevo nastalih udruživanjem sredstava za izgradnju stanova,
10. usvaja periodične obračune i završni račun Fonda,
11. utvrđuje prijedlog godišnjeg izvještaja o poslovanju Fonda i dostavlja Vladi Kantona Sarajevo, na usvajanje,
12. utvrđuje akt o sistematizaciji radnih mjesta,
13. osniva pododbore za vođenje politike i poslova iz tačke 5. ovog člana,
14. obavlja i druge poslove za koje je ovlašten propisima, Statutom i općim aktima Fonda.

Član 10.

Skupština Kantona Sarajevo daje saglasnost na Statut Fonda, srednjoročne planove, programe Fonda i finansijski plan Fonda, a Vlada Kantona Sarajevo na godišnje planove i programe, te na godišnji izvještaj o radu i poslovanju Fonda.

Član 19.

Na osnovu ove odluke izvršit će se promjene upisa u sudskom registru po zahtjevu ovlaštenog lica.

Član 20.

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Ministarstvo privrede

Na osnovu člana 5. stav 3. i člana 9. Zakona o upravljanju privrednim društvima u nadležnosti Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 8/01), Ministarstvo privrede, donosi

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA
PRIVREDNOG DRUŠTVA "NEKRETNINA PROMET",
D.D. SARAJEVO

1. Razrješavaju se dužnosti člana Upravnog odbora privrednog društva "NEKRETNINA PROMET", d.d. SARAJEVO imenovani rješenjem broj 07-05-20-1093 od 22. 09. 1999. godine:

- MENSUD ČERIĆ, dipl. pravnik, predsjednik,
- ŽARKO MARKANOVIĆ, SSS, član.

2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 07-05-20-2228

16. novembra 2001. godine
SarajevoMinistar
Esad Lučkin, s. r.

Na osnovu člana 5. Zakona o upravljanju privrednim društvima u nadležnosti Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 8/01), Ministarstvo privrede, donosi

RJEŠENJE

O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA
PRIVREDNOG DRUŠTVA "NEKRETNINA PROMET",
D.D. SARAJEVO

1. Za članove Upravnog odbora privrednog društva "NEKRETNINA PROMET", d.d. SARAJEVO koji vrše ovlaštenja i obaveze Kantona Sarajevo srazmjerno učešću u vlasništvu kapitala privrednog društva, imenuju se:

- NIHAD JAPALAK, dipl. oec., predsjednik,
- MUNTAZ AVDAGIĆ, penzioner, član.

2. Imenovani članovi Upravnog odbora imaju prava i obaveze utvrđene Zakonom i Statutom društva.

3. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 07-05-20-2229

16. novembra 2001. godine
SarajevoMinistar
Esad Lučkin, s. r.

SLUŽBENE OBJAVE

OGLASI - KONKURSI

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o sudskoj i tužilačkoj funkciji u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 22/2000), Ministarstvo pravde i uprave Kantona Sarajevo, objavljuje

KONKURS

ZA IZBOR I IMENOVANJE TUŽILACA
KANTONALNOG TUŽILAŠTVA, OPĆINSKOG
TUŽILAŠTVA I I OPĆINSKOG TUŽILAŠTVA II U
SARAJEVU

I

1. Kantonalno tužilaštvo Sarajevo
- tužilac Kantonalnog tužilaštva 1 (jedan)
2. Općinsko tužilaštvo I u Sarajevu
- tužilac Općinskog tužilaštva I 1 (jedan)
3. Općinsko tužilaštvo II u Sarajevu
- tužilac Općinskog tužilaštva II 1 (jedan)

Uslovi za imenovanje kandidata za tužioca Kantonalnog tužilaštva u Sarajevu, Općinskog tužilaštva I u Sarajevu i Općinskog tužilaštva II u Sarajevu, regulisani su u Zakonu o tužilaštvu ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 21/01) i Zakonu o sudijskoj i tužilačkoj funkciji u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 22/00) i Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o sudijskoj i tužilačkoj funkciji u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 37/01).

Pored općih uslova za zasnivanje radnog odnosa u tijelima uprave, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće uslove:

- završen Pravni fakultet,
- položen pravosudni ispit,
- najmanje 5 (pet) godina radnog staža kao sudija ili predsjednik općinskog suda, općinski tužilac ili njegov zamjenik, pravobranilac ili advokat i koji ispunjavaju druge uslove utvrđene Federalnim zakonom.

II

Kandidati koji su zainteresovani za prijavu na konkurs, trebaju uzeti standardne obrasce za prijavu na nekoj od sljedećih mjesta:

- 1) Ministarstvo pravde i uprave Kantona Sarajevo,
- 2) Komisija za izbor i imenovanje tužilaca ili bilo koje drugo ministarstvo pravde, svim sudovima i tužilaštvima u Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj.

Kandidati moraju popuniti sve prijavne materijale i predati sve odgovarajuće dokumente kako je navedeno u prijavnim materijalima.

Uz prijavu kandidat je dužan priložiti:

Na osnovu člana 18. stav 1. tačka b. Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01 i 28/04), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici od 31. marta 2005. godine, donijela je

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O USLOVIMA I NAČINU RJEŠAVANJA STAMBENIH POTREBA MLADIH

Član 1.

U Odluci o uslovima i načinu rješavanja stambenih potreba mladih ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 19/03), u članu 1. iza riječi: "određuju organi", brišu se riječi: "i tijela".

Član 2.

U članu 4. stav 3. iza riječi: "na prijedlog", riječi: "komisije za sprovođenje ove odluke" zamjenjuju su riječima: "Komisije Ministarstva stambenih poslova koja se sastoji od pet članova od kojih su: tri člana iz reda poslanika parlamentarnih stranaka koje participiraju u Skupštini Kantona Sarajevo i dva člana iz reda uposlenika Ministarstva stambenih poslova".

U članu 4. stav 4. iza riječi: "i kantonalnom kamatom", riječi: "na odobreni iznos kredita od 1%" zamjenjuju se riječima: "od 1% na depozovana sredstva Vlade Kantona Sarajevo namijenjena za kreditiranje mladih, planirana u Budžetu Kantona Sarajevo".

Član 3.

U članu 6. stav 1. alineja 2. iza riječi: "na prijedlog", riječi: "Komisije" zamjenjuju se riječima: "Komisije Ministarstva stambenih poslova".

U članu 6. stav 2. i 3., brišu se:

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-05-15039/05
31. marta 2005. godine
Sarajevo

Predsjedavajuća
Skupštine Kantona Sarajevo
Meliha Alić, s. r.

Na osnovu člana 18. stav 1. tačka b. Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01 i 28/04), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici od 31. marta 2005. godine, donijela je

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU KANTONALNOG STAMBENOG FONDA SARAJEVO

Član 1.

U Odluci o osnivanju Kantonalnog stambenog fonda ("Službene novine Kantona", broj 30/01-prečišćen tekst), član 1. mijenja se i glasi:

Član 1.

Ovom odlukom osniva se Kantonalni stambeni fond Sarajevo (u daljem tekstu: Fond), utvrđuju se poslovi i zadaci Fonda, način upravljanja Fondom, sredstva Fonda i druga pitanja od značaja za održavanje i zaštitu stambenih zgrada i stanova u državnoj svojini i za rad Fonda.

Član 2.

U članu 2. riječi: "(u daljem tekstu: Fond)", brišu se:

Član 3.

U članu 3. stav 3. briše se.

Član 4.

Član 4. mijenja se i glasi:

Član 4.

Fond obavlja slijedeće poslove i zadatke:

- vodi evidencije o stanovima, vlasnicima i korisnicima stanova, poslovnih prostora i garaža na području Kantona Sarajevo;
- realizuje godišnje i srednjoročne planove i programe nove stambene izgradnje, na području Kantona Sarajevo, koje je utvrdila Vlada Kantona a na koje je suglasnost dala Skupština Kantona Sarajevo;
- realizuje programe stambene izgradnje i sanacije stambenih i stambeno-poslovnih zgrada i stanova oštećenih ratnim djejtstvima, na koje je dana saglasnost Skupštine Kantona Sarajevo, na prijedlog Vlade Kantona Sarajevo;
- evidentira i arhivira kompletnu dokumentaciju stambenih i stambeno-poslovnih zgrada preuzetu iz KJSP "Sarajevostan" Sarajevo, u skladu sa ugovorom o kupoprodaji 67% kapitala JSP "Sarajevostan" Sarajevo, broj 21-04/6-19-279-77/TVP od 29.05.2002. godine,
- izdaje javne isprave neophodne za utvrđivanje vrijednosti stanova u skladu sa Zakonom o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo ("Službene novine F BiH", broj 27/97, 11/98, 22/99, 27/99, 7/00, 32/01, 61/01 i 15/02),
- prikuplja tehničku i drugu dokumentaciju neophodnu za gradnju objekata, kupovinu i prodaju stanova, poslovnih prostora i garaža,
- zaključuje ugovore finansijske prirode sa poslovnim bankama i drugim finansijskim institucijama,
- izdaje poslovne prostore, stanove i garaže u zakup, koji su u vlasništvu Kantona Sarajevo, na osnovu javnog poziva u skladu sa pozitivnim pravnim propisima.

U skladu sa Odlukom o standardnoj klasifikaciji djelatnosti u Federaciji Bosne Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 28/98, 36/98 i 47/98) djelatnost Fonda obuhvata slijedeće razrede:

45.211	Visokogradnja
43.212	Niskogradnja
45.213	Održavanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova
45.31 45.310	Elektroinstalacijski radovi
45.32 45.320	Izolacijski radovi
45.33 45.330	Postavljanje instalacija za vodu, gas, grijanje, ventilaciju i hlađenje
45.34 45.340	Ostali instalacijski radovi
45.41 45.410	Fasadni i strukturni radovi
45.42 45.420	Ugradnja stolarije
45.43 45.430	Postavljanje podnih i zidnih obloga
45.44 45.440	Farbarski i staklarski radovi
45.45 45.450	Ostali završni radovi
70.11 70.110	Stvaranje novih nekretnina
70.12 70.120	Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina
70.20 70.200	Iznajmljivanje vlastitih nekretnina
70.32 70.320	Upravljanje nekretninama, uz naplatu ili po ugovoru
74.20 74.200	Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje

Član 5.

Član 6., briše se.

Član 6.

Član 7., briše se.

Član 7.

Član 8. mijenja se i glasi:

"Član 8.

Fondom upravlja Upravni odbor, koji ima 5 članova i čine ga predstavnici i to:

- osnivač - 4 člana,

- Ministarstva stambenih poslova - 1 član.

Imenovanje članova Upravnog odbora Fonda vrši se u skladu sa odredbama Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/03 i 34/03).

Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine.

"Član 8.

Član 9. mijenja se i glasi:

"Član 9.

Upravni odbor vrši sljedeće poslove i zadatke:

1. donosi Statut Fonda na koji saglasnost daje Vlada Kantona Sarajevo, na prijedlog resornog ministarstva,
2. utvrđuje i prati realizaciju godišnjih i srednjoročnih planova i programa održavanja zajedničkih dijelova i uređaja u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama;
3. utvrđuje i prati realizaciju godišnjih i srednjoročnih planova i programa nove stambene izgradnje,
4. utvrđuje i prati realizaciju programa sanacije stambenih i stambeno-poslovnih zgrada i stanova oštećenih ratnim dejstvima,
5. usvaja godišnji izvještaj o radu Fonda,
6. usvaja godišnji izvještaj o finansijskom poslovanju na koji je prethodno dato mišljenje ovlaštenog revizora, na koji saglasnost daje Vlada Kantona Sarajevo,
7. obavlja i druge poslove i zadatke za koje je ovlašten ovom odlukom i Statutom Fonda.

"Član 9.

Član 10. mijenja se i glasi:

"Član 10.

Saglasnost na godišnji izvještaj o radu Fonda, čiji sastavni dio je finansijski izvještaj, daje Skupština Kantona Sarajevo, na prijedlog Vlade Kantona Sarajevo.

Ukoliko upravni odbor Fonda ne usvoji godišnji izvještaj o radu Fonda i godišnji izvještaj o finansijskom poslovanju Fonda predlaže pokretanje postupka za razrješenje direktora Fonda.

Ukoliko Skupština Kantona Sarajevo ne da saglasnost na godišnji izvještaj o radu Fonda, predlaže Vladi Kantona Sarajevo pokretanje postupka za razrješenje upravnog odbora Fonda.

Saglasnost na godišnje planove i programe Fonda daje Skupština Kantona Sarajevo, na prijedlog Vlade Kantona Sarajevo.

"Član 10.

Član 12. mijenja se i glasi:

"Član 12.

Imenovanje direktora Fonda vrši se u skladu sa odredbama Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/03 i 34/03).

"Član 11.

Član 13. mijenja se i glasi:

"Član 13.

Osnovni akti Fonda je Statut. Statut Fonda reguliše: djelatnost Fonda, upravljanje Fondom, način rada Upravnog odbora Fonda, postupak za imenovanje i razrješenje direktora Fonda.

- način izvještavanja o radu i finansijskom poslovanju Fonda,
- sredstva Fonda i način raspodjele sredstava Fonda,
- nadzor nad radom Fonda,
- statusne promjene Fonda,
- način donošenja opštih i pojedinačnih akata Fonda,
- prestanak rada Fonda,
- sadrži i druge odredbe od značaja za organizovanje i način rada Fonda.

"Član 12.

Član 14. mijenja se i glasi:

"Član 14.

- Sredstva za finansiranje Fonda obezbjeđuju se iz:
1. zakupnine poslovnih prostorija koji su u vlasništvu Kantona Sarajevo;
 2. dijela zakupnine poslovnih zgrada i prostorija kojima pravo raspolaganja imaju općine na području Kantona Sarajevo,
 3. udruženih sredstava za izgradnju i obnovu stanova i stambenih zgrada,
 4. sredstava donatora za obnovu i sanaciju,
 5. bankarskih kreditnih i drugih sredstava,
 6. naknade po osnovu korištenja dokumentacije i arhive fonda,
 7. budžeta Kantona Sarajevo.

"Član 13.

U članu 15. Odluke iza riječi "iz čl. broj "3" i "6", brišu se.

"Član 14.

Član 16., briše se.

"Član 15.

Član 17. mijenja se i glasi:

"Član 17.

Nadzor nad zakonitošću rada Fonda vrši Ministarstvo stambenih poslova.

Ministarstvo stambenih poslova vrši nadzor nad zakonitošću akata, davanjem saglasnosti na opšte akte Fonda.

U okviru stručnog nadzora Ministarstvo prati i vrši uvid u sve poslove i zadatke iz člana 4. Odluke i preduzima konkretne mjere u cilju poboljšanja rada Fonda.

"Član 16.

Ovlašćuje se Zakonodavno-pravna komisija Kantona Sarajevo da utvrdi prečišćeni tekst Odluke o osnivanju Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo.

"Član 17.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenim novinama Kantona Sarajevo

Broj 01-05:15040/05

31. marta 2005. godine

Sarajevo

Predsjedavajuća

Skupštine Kantona Sarajevo

Meliha Alić, s. r.

Na osnovu člana 13. stav 1. tačka b) i e) i člana 18. stav 1. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01 i 28/04), člana 84. i 85. a u vezi sa članom 103. alineja 3. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", broj 30/97 i 7/02), člana 2. Zakona o doprinosima ("Službene novine Federacije BiH", broj 85/98), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici od 31. marta 2005. godine, donijela je

Četvrtak

U O

zdravstv

Kantona

mijenja

"JU

nezapos

broj 30/

osigurar

KM, po

osigurar

U st

obitelji

4/98 i 1

zaštiti, z

("Službe

U st:

glasi: "z

izmiruju

državno

postupki

paušalno

osigurar

Ova

pravne

obavezn

Ova

"Službe

01.01.20

Br

31.

Na

("Službe

16/97, 1-

("Službe

o osniva

list RBi

Skupšti

Sarajevc

od 31. n

O

KLIN

Daje

u Saraje

Ovu

Sarajevc

Br

31.

Na osnovu člana 18. Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01 i 28/04) i člana 9. Odluke o osnivanju Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 30/01 - Prečišćeni tekst i 10/05), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici od 1. septembra 2006. godine, donijela je

ODLUKU

O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZVJEŠTAJ O RADU ČIJI JE SASTAVNI DIO FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ KANTONALNOG STAMBENOG FONDA ZA 2005. GODINU

Član 1.

Daje se saglasnost na Izvještaj o radu čiji je sastavni dio finansijski izvještaj Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo za 2005. godinu.

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-05-25669/06
1. septembra 2006. godine
Sarajevo

Predsjedavajuća
Skupštine Kantona Sarajevo
Melih Alić, s. r.

Na osnovu člana 18. stav 1. tačka b.) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01 i 28/04), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici od 1. septembra 2006. godine, donijela je

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O OSNIVANJU KANTONALNOG STAMBENOG FONDA SARAJEVO

Član 1.

U Odluci o osnivanju Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 30/01 - Prečišćen tekst i 10/05), u članu 3. stav 3. riječi: "Dolina broj 8" zamjenjuju se riječima: "Hiseta broj 13A."

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-05-25668/06
1. septembra 2006. godine
Sarajevo

Predsjedavajuća
Skupštine Kantona Sarajevo
Melih Alić, s. r.

Na osnovu člana 18. stav 1. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01 i 28/04) i člana 5. tačka 1. Odluke o preuzimanju prava osnivača Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila - žrtava rata "IKRE" ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 9/04 - Prečišćeni tekst), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici od 1. septembra 2006. godine, donijela je

ODLUKU

O DAVANJU SAGLASNOSTI NA STATUT FONDA KANTONA SARAJEVO ZA STIPENDIRANJE I ŠKOLOVANJE DJECE BORACA, POGINULIH BORACA I POGINULIH CIVILA - ŽRTAVA RATA "IKRE"

I.

Daje se saglasnost na Statut Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila - žrtava rata "IKRE".

II.

Ovu Odluku objaviti u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-05-25670/06
1. septembra 2006. godine
Sarajevo

Predsjedavajuća
Skupštine Kantona Sarajevo
Melih Alić, s. r.

Na osnovu člana 5. tačka 1. Odluke o preuzimanju prava osnivača Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila - žrtava rata "IKRE" ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 9/04 - Prečišćeni tekst), Upravni odbor na sjednici održanoj dana 29. maja 2006. godine, donio je

STATUT

FONDA KANTONA SARAJEVA ZA STIPENDIRANJE I ŠKOLOVANJE DJECE BORACA, POGINULIH BORACA I POGINULIH CIVILA - ŽRTAVA RATA "IKRE"

I. OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovim Statutom Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila - žrtava rata "IKRE" (u daljnjem tekstu: Fond) regulisano je pitanje poslova i zadataka Fonda, upravljanje Fondom, upravljanje i korištenje sredstava Fonda, predstavljanje Fonda, organ kontrole poslovanja, obavljanje stručnih i administrativno-tehničkih poslova, kao i druga pitanja vezana za funkcionisanje i rad Fonda.

Član 2.

Fond ima svojstvo pravnog lica.
Fond ima svoj transakcioni i donatorski račun (devizni i u KM).
Fond ima svoj pečat i znak.

Član 3.

Sjedište Fonda je u Sarajevu.

II. POSLOVI I ZADACI FONDA

Član 4.

Fond obavlja slijedeće poslove i zadatke:
– obezbjeđuje stipendije od 1-12 godine školovanja
– obezbjeđuje stipendije redovnim studentima
– obezbjeđuje sredstva za nabavku udžbenika
– obezbjeđuje sredstva za jednokratnu pomoć
– obezbjeđuje sredstva za posebno - dodatno školovanje (usavršavanje djece talenata)
– obezbjeđuje ostale vrste pomoći.

III. UPRAVLJANJE FONDOM

Član 5.

Fondom upravlja Upravni odbor Fonda koji ima tri člana.

Predsjed
razrješava
Mandat

Članovi
Kantona Sa

Upravni
sjednici pri
Odluke
Upravnog o
donose jedr

Predsjed
odbora i pre

Upravni
Upravnog o
U služi
spriječenost
Upravnog o

Upravni
Sjednici
odbora.

Predsjed
spriječenost
potpredsjed
Upravnog o

Upravni

– donc
Kant

– donc
siste

– donc
škole

– donc
sagla

– donc
prog

– prati
namj

– utvrđ
raspo

– usva

– usva
sagla

– obav
Statu

– bira
zako

IV. DIREKTI

Fond im
Direkto

– izvrš

– pripr

– ruko

– predl
poje

– odgo
mate
struč